

# SA's Leading Past Year

## Exam Paper Portal



You have Downloaded, yet Another Great Resource to assist you with your Studies 😊

Thank You for Supporting SA Exam Papers

Your Leading Past Year Exam Paper Resource Portal

Visit us @ [www.saexampapers.co.za](http://www.saexampapers.co.za)



**SA EXAM  
PAPERS**  
SA EXAM  
PAPERS



# basic education

Department:  
Basic Education  
**REPUBLIC OF SOUTH AFRICA**

**NATIONAL  
SENIOR CERTIFICATE**

**GIREIDI YA 12**

TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA (FAL)

BAMMBIRI LA VHURARU (P3)

LARA 2023

TSUMBANDILA YA U MAKA

MARAGA: 100

Tsumbandila iyi ya u maka i na masiatari a 13.



**PFESANI:**

- Tshifinga tshoṁhe vha tshi ṱola maanea a vhusiki, vha tea u shumisa rubriki iyi (BAMMBIRI JA VHURARU 3).
- Maraga dza 0–50 dzo khethekanywa dza bva zwiṱiḁa zwiṱanu (5) zwiḁulwane zwa ṱalusamaimo.
- Kha khritheria dzi angaredzaho Zwi re Ngomu, Luambo na Tshitaila, tshinwe na tshinwe tsha izwo zwiṱiḁa zwa ṱalusamaimo tsho khethekanywa tsha bva zwiṱiḁa zwiḁhili: tshiṱiḁa tsha nṱha na tsha fhasi, tshinwe na tshinwe tshazwo tsho faredza maraganyangaredzi dzo tshi teaho u ya nga u tevhekana hazwo.
- Tshivhumbeo tshone a tshi kwamei nga heyi khethekanyo ya maimo a nṱha na a fhasi.

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ṱOLAMAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA [MARAGA 50]**

Khrittheria	Zwa nṱhesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
ZWI RE NGOMU & VHUPULANI (NV) (Zwo nṱwaliwaḁo na mihumbulo) Nzudzanyo ya mihumbulo na vhupulani/ U dzhiela nzhele ndivho, vha tangancedzaho maḁungo na nyimele	<b>28-30</b> -Mihumbulo i gobolaho/tokonyaho i sa vhambedzwi/lavhelaḁivho -Mihumbulo ya vhuṱali, i tokonyaho nahone yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhezana tshidele lwa tshoṁhe, hu tshi katelwa marangaphanḁa, mutumbu na magumo/mupendelo.	<b>22-24</b> -Phindulo yo lundwa tshidele vhukuma -Zwi yelana tshoṁhe na ṱhoḁo nahone zwa takadza -Hu na vhuṱanzi ha mihumbulo yo vhibvaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhezana tshidele lwa tshoṁhe, hu tshi katelwa marangaphanḁa, mutumbu na magumo/mupendelo.	<b>16-18</b> -Phindulo i fushaho -Mihumbulo yo lunzhezana lwo linganelaho nahone zwi a tendisea -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhezana lwo linganelaho/lu fushaho, hu tshi katelwa marangaphanḁa, mutumbu na magumo/mupendelo	<b>10-12</b> -Phindulo i shaedzaho ndunzhendunzhe -Mihumbulo yo vhilanganaho, nahone i si na vhusiki ha muṁe -Vhuṱanzi vhu si gathi ha nzudzanyo na u lunzhezana zwo teaho	<b>4-6</b> -Phindulo yo politkaho tshoṁhe -Mihumbulo yo ṱanganaho nahone i si na sia -Ndi phambananadzo, zwo sokou dovhololwa -A zwo ngo dzudzanywa nahone a zwi na ndunzhendunzhe
<b>MARAGA 30</b>					

**RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA [MARAGA50] (i ya phanda)**

	25-27	19-21	13-15	7-9	0-3
<b>Matmo a fhasi</b>	-Ndi zwa nthesa, fhedzi zwo ri shaedzinyana musutshelo wa maanea o lundwaho tshidele lwa tshoḁtshoḁthe -Mihumbulo yo vhibva ya lundwa lwa vhuḁtali -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana tshidele lwa tshoḁthe, hu tshi katelwa marangaphanda mutumbu na magumo/mupendelo	-Zwo lundwa tshidele -Mihumbulo i yelanaho, i takadzaho -Zwo dzudzanywa nahone zwa dovha zwa lunzhedzana zwavhuḁi, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo i a fusha fhedzi hu na vhutudzetudze huiwe vhu khakhisaho muḁoḁo -Mihumbulo yo dzudzanywa lwa ndinganelo nahone i a tendisea -Hu na huiwe u fusha ha nzudzanyo na ndumzhendunzhe, hu tshi katelwa marangaphanda, mutumbu na magumo/mupendelo	-Phindulo yo anzaho u sa yelana ha mafhungo -Mihumbulo i vho sumbedza u liana na u daḁisa -U shaedza vhuḁanzi ha nzudzanyo na ndumzhendunzhe zwo teaho	-A hu na ndingedzo ya u fhindula ḁoho/mbudziso -U polika tshoḁthe na u sa tsha tea lwa tshoḁthe -A zwi na sia nahone zwo vhilingana



**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U TOLA/MAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA [MARAGA 50] (i ya phanda)**

Khritheria	Zwa nḁhesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhuḁati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
LUAMBO, TSHITAILA NA U DZUDZANYA (LTD)  Thouni, redzhisitara na divhaipfi zwo teaho ndivho/zwiitei na nyimele Mumanguludzo wa maipfi Kshumisele kwa luambo na milayo, zwiḁa zwa u vhala, girama, mupeleḁo  <b>MARAGA 15</b>	<b>14–15</b> -Thouni, redzhisitara, tshitailla na divhaipfi zwo tea tshoḁtshoḁthe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Luambo ndi lwa vhuḁifufufheli ha nḁhesa, lu nyanyulaho tshoḁthe -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhuḁhakhaki ha girama na mupeleḁo -Lwo lundwa nga tshikili tsha maḁhakhethakhcheni	<b>11–12</b> -Thouni, redzhisitara, tshitailla divhaipfi zwo tea vhukuma ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Luambo lu a ḁkonya nahone thouni yo shumiswaho ndi i nyanyulaho -Hunzhi a hu na vhuḁhakhaki ha girama na mupeleḁo -Lwo lundwa tshidele vhukuma	<b>8–9</b> -Thouni, redzhisitara, tshitailla divhaipfi zwo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -U shumiswa ho teaho ha luambo u bveledza ḁhalutshedzo -Thouni yo tea -U pfumiswa ha luambo ho shumiswa u khavhisa zwi re ngomu	<b>5–6</b> -Thouni, redzhisitara, tshitailla divhaipfi zwo tea zwiḁuku ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Ho shumiswa luambo lwa mutheo/fhasi -Thouni na kshumisele kwone kwa maipfi a zwo ngo tea -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhukuma	<b>0–3</b> -Luambo a lu pfali -Thouni, redzhisitara, tshitailla divhaipfi a zwo ngo tea ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -U hoḁefhala ha divhaipfi zwo anzesa lune u pfala ha mafhungo zwa si tsha konadzea na khathihli/ zwa vho konḁa vhukuma
	<b>Maimo a nḁha</b>	<b>13</b> -Luambo ndi lwa nḁha vhukuma -Lu a gobola nahone lwo pfuma u dzangelwa ha thouni -A hu na vhuḁhakhaki ha girama na mupeleḁo -Lwo lundwa nga tshikili tsha maḁhakhethakhcheni	<b>10</b> -Luambo lu a kunga na u nyanyula -Thouni ndi yo teaho, i nyanyulaho -Vhuḁhakhaki vhuḁuku ha girama na mupeleḁo -Zwo lundwa tshidele vhukuma	<b>7</b> -U shumiswa ha luambo ho linganelaho, fhedzi hu tshi ḁi vha na vhuḁudzetudze -Huniwe u shumiswa ha luambo ho teaho nga u angaredza, fhedzi u dzangelwa ha luambo ndi ha fhasi	<b>4</b> -Luambo lwo shumiswa lwa u sa kona -A hu na kana hu tou vha na zwiḁukuḁuku zwi sumbedzaho -Muvanganyo wa mafhungo/mitaladzi -Divhaipfi yo hoḁefhala lwa tshoḁthe
<b>Maimo a fhasi</b>					

**KHETHEKANYO YA A: RUBRIKI YA U ṬOLAMAKA MAANEA A LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA  
[MARAGA 50] (i ya phanda)**

Khritheria	Zwa nḁhesa	Tshikili tshone	Vhukoni ha vhukati/vhu fushaho/ho linganelaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>TSHIVHUMBEO (T)</b> Zwiṭalusi zwa tshibveledzwa Kubveledzelwe kwa phara na tshivhumbeco tsha mafungo/mitaladzi	<b>5</b> -Kubveledzele kwa ṭhoḁo kwa nḁhesa -Vhudodombedzi ha maṭhakhethakheni -Mafungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa na u lundwa lwa nḁhesa tshoṭhetshoṭhe	<b>4</b> -Kubveledzele kwa ṭhoḁo kwo lunzhedzanaho -Vhudodombedzi ha ṭhoḁo hu pfadzaho -Mafungo/Mitaladzi, phara zwo vangwa lu pfadzaho	<b>3</b> -Kubveledzele kwa ṭhoḁo na vhudodombedzi zwo tea -Mafungo/Mitaladzi, phara zwo fhatwa lu fushaho -Maanea o ḁi faredza zwi pfadzaho/tendiseaho	<b>2</b> -Dzinwe mbuno ndi dzi pfadzaho -Mafungo/Mitaladzi na phara zwi ḁi vha na vhukhakhi -Fhedzi maanea a kha ḁi pfala naho hu na vhukhakhi	<b>0–1</b> -Hu na u shaedza ha mbuno dzo teaho -Mafungo/Mitaladzi na phara zwo ḁala vhukhakhi -Maanea ha na mudzio/ha pfadzi
<b>MARAGA: 5</b>	<b>43–50</b>	<b>33–40</b>	<b>23–30</b>	<b>13–20</b>	<b>0–10</b>
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>					

**KHETHEKANYO YA B : RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 30]**

Khritheria	Zwa ntḁesa	Tshikiti tshone	Vhukoni ha vhuḁati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT)</b>  Zwo nivaliwaho na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhubulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo na vhubulani U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafungo na tshivhumbeco/mlayo na nyimele	<b>15-18</b> -Phindulo ndi ya mathakhethakhetheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuḁali, yo vhibvaho -Ndivho yo tanḁavhuwaho tshoḁe ya zwiḁatusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuniwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lumzhezana -Zwo tanḁavhudzwa lwa tshoḁe, zwidodombedzwa zwoḁe zwi tikedza ḁoho -Tshivhumbeco ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	<b>11-14</b> -Phindulo ndi yavhuḁi vhuḁama, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiḁatusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuḁala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lumzhezana -Zwo tanḁavhudzwa lwa tshoḁe, zwidodombedzwa zwoḁe zwi tikedza ḁoho -Tshivhumbeco ndi tsho teaho naho hu na vhuḁakhi vhuḁuku	<b>8-10</b> -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhuḁama, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiḁatusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuḁala hone tshoḁe lini – hu na u polika huiwe hu vhoalaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ḁi lumzhezana -Zwiwe zwidodombedzwa zwi tikedza ḁoho -Nga u angaredza tshivhumbeco ndi tshone fhedzi hu na u polika huḁuku	<b>5-7</b> -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwiḁatusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huiwe hu vhoalaho naho o fara vhuḁala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou farana tshoḁe lini -Zwidodombedzwa zwiḁuku zwi tikedza ḁoho -Hu na u shaedza hu vhoalaho ha kushumisele kwa mlayo na tshivhumbeco -ḁhahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	<b>0-4</b> -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiḁatusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -ḁhatutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiḁukuḁuku zwi tikedza ḁoho -A ho ngo tevhezwa mlayo yone ya tshivhumbeco tsha tshibveledzwa
<b>MARAGA 18</b> <b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS)</b>  Thouni, redzhisitara, ndivho/u nyanyula tshitaila vha tanganedzaho mafungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa muḁwalo na mupeleḁo	<b>10-12</b> -Thouni redzhisitara tshitaila na divhaiḁi ndi zwi teaho lwa mathakhethakhetheni ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhuḁakhi	<b>8-9</b> -Thouni redzhisitara tshitaila na divhaiḁi, ndi zwi teaho tshoḁe ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḁi -Divhaiḁi ndi yavhuḁi vhuḁama -Hunzhi a hu na vhuḁakhi	<b>6-7</b> -Thouni redzhisitara tshitaila na divhaiḁi ndi zwi teaho tshoḁe ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele -Hu na vhuḁiwe vhuḁakhi ha girama -Divhaiḁi i a fusha/linganela -Fhedzi vhuḁakhi vhu re hone a vhu thithisi ḁhatutshedza	<b>4-5</b> -Thouni redzhisitara tshitaila na divhaiḁi ndi zwi teaho zwiḁuku ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele -Girama yo shaedza i na vhuḁakhi ho vhalaho -Divhaiḁi ndi yo shaedzaho vhuḁama -ḁhatutshedzo yo thithisea	<b>0-3</b> -Thouni redzhisitara, tshitaila na divhaiḁi ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tanganedzaho mafungo na nyimele -Zwo ḁala vhuḁakhi nahone zwo tangana na -Divhaiḁi a i tet -ḁhatutshedzo yo hoḁefhala tshoḁe
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>	<b>25-30</b>	<b>19-23</b>	<b>14-17</b>	<b>9-12</b>	<b>0-7</b>

Vhune ha khandiso ho vhaledzwa

Iyani kha siatari i tevhelaho

**KHETHEKANYO YA C: RUBRIKI YA U TOLA ZWIBVELEDZWA ZWIPUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI [MARAGA 20]**

Khritheria	Zwa nthesa	Tshikidi tshone	Vhukoni ha vhuwati/ho linganelaho/vhu fushaho	Vhukoni ha fhasi	U sa kona
<b>ZWI RE NGOMU, VHUPULANI NA TSHIVHUMBEO (NVT)</b> Phindulo na mihumbulo Nzudzanyo ya mihumbulo U dzhiela nzhele ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na tshivhumbeco/milayo na nyimele	<b>10-12</b> -Phindulo ndi ya mathakhethakhetheni, i sa vhambedzwi -Mihumbulo ya vhuṭali, yo vhibvaho -Ndivho yo tanḁavhuwaho tshoṭhe ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Kuwalele kwo tou fombe kha sia lone -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lumzhezana -Zwo tanḁavhudzwa lwa tshoṭhe, zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeco ndi tshonetshone tsho teaho tshibveledzwa	<b>8-9</b> -Phindulo ndi yavhuḁi vhuḁuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -O fara vhuṭala/sia lone -A hu na u polika -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo lumzhezana -Zwo tanḁavhudzwa lwa tshoṭhe zwidodombedzwa zwoṭhe zwi tikedza ṭhoho -Tshivhumbeco ndi tsho teaho naho hu na vhuḁkhakhi vhuṭuku	<b>6-7</b> -Phindulo ndi i fushaho/linganelaho vhuḁuma, i bvukululaho ndivho yo dziaho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ho ngo tou fara vhuṭala hone tshoṭhe lini – hu na u polika huwe hu vhoalaho -Zwi re ngomu na mihumbulo zwo ḁi lumzhezana -Zwiwe zwidodombedzwa zwi tikedza ṭhoho -Nga u angaredza,tshivhumbeco ndi tshone, fhedzi hu na u polika huṭuku	<b>4-5</b> -Phindulo ndi ya mutheo/fhasi, i bvukululaho ndivhonyana ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Hu na u polika huwe hu vhoalaho naho o fara vhuṭala -Zwi re ngomu na mihumbulo a zwo ngo tou fara na tshoṭhe lini -Zwidodombedzwa zwiṭuku zwi tikedza ṭhoho -Hu na u shaedza hu vhoalaho ha kushumisele kwa milayo na tshivhumbeco -Ṭhahelelo/U shaedza ndi hu soliseaho	<b>0-3</b> -Phindulo i sumbedza u shaya ndivho ya zwiṭalusi zwa lushaka lwa tshibveledzwa -Ṭhalutshedzo yo dzumbama, u polika ndi hu hulwane -A hu na u farana ha zwi re ngomu na mihumbulo -Zwidodombedzwa zwiṭukuṭuku zwi tikedza ṭhoho -A ho ngo tevhezwa milayo yone ya tshivhumbeco tsha tshibveledzwa
<b>LUAMBO, TSHITAILA NA U SEDZULUSA (LTS)</b> Thoumi, redzhisitara, ndivho/u nyanyula, tshitaila, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele Munanguludzo wa maipfi Zwiga zwa munwalo na mupeleṭo	<b>7-8</b> -Thoumi, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho lwa mathakhethakhetheni ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Girama ndi yoneyone nahone yo fhatwa tshidele -A hu na vhuḁkhakhi	<b>5-6</b> -Thoumi, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Nga u angaredza, girama ndi yone nahone yo fhatwa zwavhuḁi vhuḁuma -Hunzhi a hu na vhuḁkhakhi	<b>4</b> -Thoumi, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho tshoṭhe ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Hu na huwe vhuḁkhakhi ha girama -Divhaipfi i a fusha/linganela -Fhedzi vhuḁkhakhi vhu re hone a vhu thithisi ṭhalutshedzo	<b>3</b> -Thoumi, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi teaho zwiṭuku ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Girama yo shaedza, i na vhuḁkhakhi ho vhalaho -Divhaipfi ndi yo shaedzaho vhuḁuma -Ṭhalutshedzo yo thuthisea	<b>0-2</b> -Thoumi, redzhisitara, tshitaila na divhaipfi, ndi zwi sa ananiho na ndivho, vha tanganedzaho mafhungo na nyimele -Zwo ḁala vhuḁkhakhi nahone zwo ṭanganana -Divhaipfi a i tet ndivho na khatihhi -Ṭhalutshedzo yo hoṭefhala tshoṭhe
<b>MARAGA 8</b>	<b>17-20</b>	<b>13-15</b>	<b>10-11</b>	<b>7-8</b>	<b>0-5</b>
<b>MARAGANYANGAREDZI</b>	<b>17-20</b>	<b>13-15</b>	<b>10-11</b>	<b>7-8</b>	<b>0-5</b>





## ADENDAMU/MEMORANDAMU

## KHETHEKANYO YA A: MAANEA

## MBUDZISO 1

KHETHEKANYO YA A: MAANEA		
1.1	Ndeme ya u hangwela.	<p><b>Nganetshelo</b>            -Hu anetshelwa nga ha ndeme ya u hangwela.            - Zwi tea u kunga na u tendisea.            -Mafhungo a hone a nwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho.            -Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.</p> <p><b>Mbuletshedzo</b>            -Muñwali u buletshedza nga ha ndeme ya u hangwela.            -Zwi tea u kunga na u tendisea.            -Mafhungo a hone a nwalwa nga tshifhinga tsha zwino.</p>
1.2	U thetshelesa ndayo zwo nthusa vhutshiloni.	<p><b>Nganetshelo</b>            -Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga ha u thetshelesa ndayo dzo muthusaho vhutshiloni.            -Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.            -Mafhungo a hone a nwalwa nga tshifhinga tsha zwino.            -Magumo a songo dowealeho a fhedza tshitori zwavhudi.</p> <p><b>Mbuletshedzo</b>            -Muñwali u buletshedza nga ha zwivhuya zwa u thetshelesa musi u tshi laiwa.            - Muñwali u ola tshifanyiso tsha zwine a khou amba ngazwo muhumbuloni wa muvhali.</p>
		<p><b>A u vhuisa muhumbulo</b>            -Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.            -U vhuisa muhumbulo u yelana na ndayo dzo muthusaho vhutshiloni.</p>



1.3	Duvha helo li do dzula li muhumbuloni wanga.	<p><b>Nganetshelo</b></p> <p>-Aya ndi maanea ane muñwali a anetshela nga ha duvha line la do dzula li muhumbuloni wawe.</p> <p>-Zwi anetshelwaho zwi tea u kunga na u tendisea.</p> <p>-Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho.</p> <p>-Magumo a songo dowealeaho a fhedza tshitori zwavhudi.</p>
1.4	Vhagudiswa vha tea u tendelwa u guda thero dzothe nga luambo lwa damuni. Tatani ni tshi tenda kana ni tshi hanedza.	<p><b>U tata khani</b></p> <p>-Afha muñwali u vha e na ndila yawe ine a vhona zwithu ngayo.</p> <p>-Mihumbulo yawe i tea u vha khagala u bva mathomoni u swika magumoni.</p> <p>-Muñwali u sumbedza u imelela linwe sia/fhungo.</p> <p>-Muñwali u tikedza tshothe fhungo line a khou toda li tshi tendiwa.</p> <p>-Muñwali u sumbedza vhukhwine ha fhungo line a khou li imelela.</p> <p>-Afha muñwali u vhuisa mihumbulo a i nea vhudipfi na u nyanyuwa hawe.</p> <p>-U vhuisa mihumbulo u yelana na zwine a khou imelela.</p>
1.5	Ngoho yo vha mitodzi ya dakalo.	<p><b>U haseledza /Nyambedzano</b></p> <p>-U haseledza nga ha dakalo lo vhaho hone.</p> <p>-Kha hu haseledzwe nga mitodzi yo vhangwaho nga dakalo.</p> <p>-A ñwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho.</p>
1.6	Tshifanyiso	<p><b>Nganetshelo.</b></p> <p>-Muñwali u anetshela nga ha ndivho na zwiñwe zwivhuya zwi no wanala kha bugu.</p> <p>-Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho.</p> <p>-Magumo a songo dowealeaho a fhedza tshitori zwavhudi.</p> <p><b>Mbuletshedzo.</b></p> <p>-Afha muñwali a nga buletshedza nga ha zwivhuya zwi wanalaho kha bugu.</p>



1.7	Tshifanyiso	<p><b>Nganetsshelo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Muñwali u anetshela nga ha zwivhuya/mishumo ya liluvha.</li> <li>-Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho kana tsha zwino.</li> <li>-Magumo a songo ðowealeaho a fhedza tshitori zwavhudi.</li> </ul> <p><b>Mbuletshedzo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Afha muñwali a nga buletshedza nga ha zwine a khou humbula nga ha liluvha.</li> </ul>
1.8	Tshifanyiso	<p><b>Nganetsshelo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Muñwali u anetshela nga ha vhushaka hawe na mmbwa yawe.</li> <li>-Muñwali u anetshela nga zwivhuya zwa u vha na mmbwa.</li> <li>-Mafhungo a hone a ñwalwa nga tshifhinga tsho fhiraho.</li> </ul> <p><b>Mbuletshedzo.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-U buletshedza nga ha ndeme na zwivhuya zwa u vha na mmbwa.</li> </ul>

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA A: 50



**KHETHEKANYO YA B: ZWIBVELEDZWA ZWILAPFU ZWA VHUDAVHIDZANI****MBUDZISO 2****2.1 VHURIFHI HA TSHISHAKA****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Vhu na dresi nthihi i tevhelwaho nga datumu.
- Vhu na theshano.
- Vhu na marangaphanda ane a nea ludungela muvhali nga ha mafhungo ane a do vhala ngao kha vhurifhi uho.
- Vhu tea u vha na mutumbu.
- Hu tea u vha na ndunzhendunzhe ya mafhungo u bva mathomoni u swika magumoni.
- Vhu tea u vha na nyonesano.
- Madzina a muiwali.

**[30]****2.2 ATHIKILI YA MAGAZINI****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- Thoho i tea u kunga na u takadza.
- Tshitaela tshi tea u buletshedza na u shumisa luambo lwo dzumbamaho u itela u takadza kuhumbulele kwa muvhali.
- Madzina, fhethu, zwifhinga, vhuimo na zwiwewho zwidodombedzwa zwi fanela u dzheniswa kha athikili.
- I tea u tuta dzangalelo la muvhali a tou fombe.

**[30]****2.3 TSHIPITSHI TSHA FOMALA****Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- U thoma u nvala tshitaela tshine tsha do shumiswa, tshi no sumbedza uri zwo itea lini, ngafhi, ngani na ndivho.
- Muiwali u kunga vhathetshelesi.
- U fhatu mbuno zwavhudi wo litsha u shumisesa maipfi nga ndila yo kalulaho lune a sala a si tse na ndeme.
- U linganya tsatsaladzo na u nea ndila dza khwiye dza kuitele kwa zwithu.
- Magumo ndi a ndeme, a si manweledzo a zwe zwa nvalwa.

**[30]**

2.4 MUFHINDULANO

Zwi lavhelelwaho

Tshivhumbeo:

- Madzina a vhaambi kha tshanda tsha monde.
- Zwithoma zwivhili phanda ha dzina.
- Hu pfukwa mutaladzi u sumbedza muambi muswa.
- Mvulatswinga.
- Mutumbu.
- Phendelo.

[30]

THANGANYELO YA KHETHEKANYO YA B: 30



**KHETHEKANYO YA C: ZWIBVELEDZWA ZWIPFUFHI ZWA VHUDAVHIDZANI/  
ZWA TSUMBEDZI/ZWA MAFHUNGO**

**MBUDZISO 3**

**3.1 PHOSITARA**

**Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- U kunga maṭo a muvhali.
- I tea u vhalea naho muthu a songo tou sendela tsini.
- I songo vha na mafhungo manzhi.
- I tea u pfufhifhadzwa nga zwiga zwi re na ndeme.

[20]

**3.2 DAYARI**

**Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- I niwalwa kha bugu yo khetheaho.
- I niwalwa misi yothe.
- Zwi niwalwaho zwi na datumu.  
Hu nga shumiswa lushaka lwa tshibveledzwa tshi sumbedzaho  
vhuḍifhinduleli ha vhuṅe.

[20]

**3.3 NDAELA**

**Zwi lavhelelwaho**

Tshivhumbeo:

- U ṭalutshedza kushumisele kwa tshishumiswa kana kuitele kwa tshithu.
- U ṭalutshedza ndaela dzi re khagala na dzi re dzone nahone dzi  
lunzhedzanaho.
- U shumisa nomboro na bulethe u sumbedza thevhekano kana  
ndunzhendunzhe.
- U shumisa limudi la ndaela.

[20]

**ṬHANGANYELO YA KHETHEKANYO YA C: 20**

**MARAGAGUṬE: 100**